

STANDARDNI INFORMACIONI LIST

1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:

Sparkasse Bank dd BiH, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200128200006 Broj računa: 1990000000000023

2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA/ZNAČAJKI:

Vrsta proizvoda:	Oročena štednja uz garanciju Steiermaerkische Sparkasse
Opis proizvoda:	Deponovanje slobodnih novčanih sredstava na unaprijed definisan rok uz posebnu plativu garanciju Steiermaerkische Sparkasse Bank. Garancija se izdaje sa rokom važenja koji odgovara roku na koji je oročen depozit. Minimalni iznos depozita je 40.000 KM, odnosno protuvrijednost EUR. Minimalni period oročenja je 13 mjeseci, a maksimalan 36.
Iznos depozita:	Minimalno 40.000 KM (u protuvrijednosti EUR) bez maksimalnog ograničenja.
Valuta:	KM ili EUR
Oznaka da li se primjenjuje valutna klauzula i u kojoj valuti:	Postoji mogućnost ugovaranja EUR valutne klauzule
Način isplate kamate:	Po dospelju/isteku depozita ili Mjesečno/kalendarski
Automatsko produženje oročenog depozita:	Automatsko produženje oročenog depozita nije moguće. Istekom perioda oročenja, sredstva (glavnica i kamata) se prenose na a'vista ili tekući račun klijenta. Izdata garancija od strane StmkSpk prestaje da važi i vraća se u Banku.
Osiguranje depozita:	Plativa garancija StmkSpk na iznos oročenog depozita. Agencija za osiguranje depozita BiH za iznose depozita do maksimalno 50.000 KM, prema propisanim uslovima.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa glavnice i kamate koju bi klijent dobio po isteku oročenog depozita

Iznos depozita:	40,000.00
Valuta:	KONVERTIBILNA MARKA
Valutna klauzula:	Bez valutne klauzule
Nominalna kamatna stopa (godišnja):	0.40%
Period (mjeseci):	13
Način isplate kamate:	Po Isteku Kalendarskog Mjeseca
Iznos kamate u valuti obračunate za navedeni period:	173.07
Ukupno glavnica + kamata u valuti:	40,173.07
Efektivna kamatna stopa (EKS):	0.40%
Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama:	Ugovor o a-vista računu ili tekućem računu

3. ODREDBE KAMATNE STOPE:

Naznaka promjenjivosti kamatne stope:	Fiksna kamatna stopa, konformna metoda obračuna
Kamatna stopa za prijevremeni prekid oročenog depozita:	Prijevremeno razročenje depozita u periodu do 6 mjeseci oročenja podliježe obračunu i isplati kamate po viđenju. Prijevremeno razročenje depozita u periodu preko 6 mjeseci oročenja podliježe obračunu i isplati kamate na prvi obračunski period koji prethodi datumu razročenja, umanjeno za 1%.

4. TROŠKOVI VEZANI ZA OTVARANJE RAČUNA (U MOMENTU IZDAVANJA STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA)

Troškovi nastali korištenjem usluge:	Trošak vođenja a-vista računa – 0,50 KM fiksno Trošak vođenja tekućeg računa – 2,50 KM fiksno
--------------------------------------	--

5. OSTALI PRAVNI ASPEKTI:

Pravo korisnika na prijevremeni raskid ugovora:	Korisnik ima pravo pod okolnostima iz ugovora isti prijevremeno raskinuti uz poštivanje otkaznog roka od 15 dana i uz uslove vezane za isplatu kamate koji su navedeni u ovom listu u dijelu kamatne stope za prijevremeni prekid oročenog depozita.
Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga:	Korištenje notarskih usluga je moguće u slučaju kada se daju posebne punomoći drugim licima za raspolaganje sredstvima depozita. Troškovi ovise o Tarifi organa koji vrši ovjeru ili izdaje dokument.
Pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora:	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora, osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu.

Period u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi
sadržani u standardnom informacionom listu:

3 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom
listu.

U _____ datum _____

Standardni informacioni list izdao/la:

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(Potpis Deponenta)